

# Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Setswana

November 2020 Edition 1



Avoid becoming a human trafficking victim

Page 5



Lucky leads flourishing gaming business

Page 7

## SA rolls up sleeves to recover from COVID-19



### More Matshediso

President Cyril Ramaphosa recently announced government's Reconstruction and Recovery Plan to help South Africa recover from the devastating economic impact of the COVID-19 pandemic.

pandemic.

The announcement was made at a Joint Hybrid Sitting of Parliament.

The President says it is important to get people back into the jobs they lost during the Coronavirus (COVID-19) pandemic.

"We are determined to create more employment opportuni-

ties for those who were unemployed before the pandemic or who had given up looking for work," the President says.

"This means unleashing the potential of our economy by, among others, implementing necessary reforms, removing regulatory barriers that increase costs and create inefficiencies

in the economy, securing our energy supply, and freeing up digital infrastructure," he added.

This plan directly responds to

**"This is a plan through which all of us as South Africans should work together to build a new economy."**

the immediate economic impact of COVID-19 by driving job creation and expanding support for vulnerable households.

"We aim to do this primarily through a major infrastructure programme and a large-scale employment stimulus, coupled with an intensive localisation drive and industrial expansion," says President Ramaphosa.

According to the President, the interventions outlined in this plan will:

- Achieve sufficient, secure

and reliable energy supply within two years;

- Create and support over 800 000 work opportunities in the immediate term to respond to job losses;
- Unlock more than R1 trillion in infrastructure investment over the next four years;
- Reduce data costs for every South African and expand broadband access to low-income households;
- Reverse the decline of the local manufacturing sector and promote reindustrialisation through deeper levels of localisation and exports;
- Resuscitate vulnerable sectors such as tourism, which have been hard hit by the pandemic.

According to the modelling done by National Treasury, the implementation of this plan will raise growth to around three percent on average over the next 10 years.

**Cont. page 2**



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

### CONTACT US

Website: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za)  
[www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za)

Tshedimosetso House:  
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za)  
Tel: (+27) 12 473 0353

**FREE COPY NOT FOR SALE**



## Go tsosolosa ikonomi e e re tswelang mosola

**G**o thankgololwa ga Letsholo la Maditshegetso a go Tlhola Ditiro la Moporesidente mo bekeng e e fetileng ke sesupo se segolo mo dikgatong tsa rona tsa go samaganana le botlhokatiro.

Re samagana le dipeletso tse dikgolo tse di mosola tota tsa setshaba tsa go beeletsa matlole mo bathong, mo puso e leng yona e tsayang dikgato tsa go kgontsha gore go nne le ditiro e bile gape e le yona e e tlholang ditiro. Letsholo la Maditshegetso a go Tlhola Ditiro la Moporesidente ka bogolo jwa lona ga le ise le ke le diragadiwe fa e sale, moo le tsenyeletsang dipeletso tsa puso tsa bokanaka R100 bilione mo dingwageng di le tharo tse di tllang.

Re tla babalela le go tlhola ditiro tse di tlamelwang ka matlole mmogo le matsholo a a tshegetsang ka fao batho ba iphedisang ka teng go kgontsha maphata a ditiro go itharabologelwa ka bo ona mo leroborobong la mogare wa corona. E nngwe le e nngwe ya dikgato tseno e letetse fela go tsenngwa tirisong, e bile ke tse dingwe tsa dikgatotlaleletso mo ditsholofetsong tse di leng teng ga jaana.

Le fa tota a mangwe a matsholo a agelela mo godimo ga manaane a a leng teng ga jaana, letsholo la maditshegetso leno gape le na le dikgato tse ditshwa tsa boitshimo-loledi.

Seno se tsenyeletsa go tsepamisa mogopolo mo go seo re se bitsang 'go tlhola ditiro mo mererong ya loago'. Re dira tiro eno re tsaya gore go santse go na le namane e tona ya tiro e e santseng e tlhoka go diriwa go ka samaganana le matsapa a mantsi a loago a re tobanteng le ona mo setshabeng sa rona. Maithlomo a seno ke go tshegetsu matsholo a mantsi a boithamedi, boitshimololedi le a bokgoni jwa ditheo jo bo leng teng mo setshabeng ka bophara go dira gore batho ba iponele ditiro tse di tswelang batho botlhe mosola. Tiro eno e samaganana le mathata a mantsi a a farologaneng, go tsenyeletsu go nna le tlamelo e e lekaneng ya dijo, go fedisa Tirisodikgoka e e Totileng

Batho ba Bong jo bo Rileng (GBV), go ntshwafatsa mafelo a baipei mmogo le tse dingwe gape tse dintsintsi.

Seno se tla tlaleletsu matsapa a lekala la puso, e leng seo se tla kgontshang kgolo e kgolo mmogo le seabe mo loagong go tsenyeetsa le dikgato tse ditshwa tsa tirisanommogo le bannaleseabe ba ba farolanganeng mo loagong.

Letsholo la maditshegetso leno le tsenyeletsu le leano la naga le lentshwa le ka lona go tla thapiwang barutabana le bathusi ba barutabana mo dikolong. Kwa dikolong go tsweletswe ka go thapa batho bano, go bulela ditshono tse dinshwa mo nageng eno ka bophara.

Tirelopuso ga se fela ya batho ba ba senang bokgoni. Go na gape le ditiro tse di batlang batho ba ba alogileng, mo ditirong tsa booking, tsa dialogane tsa dithuto tsa saense, tsa badiri ba ditiro tsa dialta mmogo le ditiro tse dingwe gape tse dintszi.

Letsholo la maditshegetso leno le tla tshegetsu gape le ditiro mo makaleng a a ntseng a le mo ketsaetsegong a leroboro leno le sa a direlang molemo le e seng. Go tla tshegediwa badiredi ba mafelo a thuto ya bomapimpana (ECD), bogolosegolo basadi ba ba ithapileng mo mafelong ano.

Balemirui ba ba potlana ba feta ba le 74 000 le bona ba tla neelwa madithuso a go ba thusa ka tlhagiso ya ditsweletsu tsa bona.

Re le naga re tlhoka gore ba ditirelo tsa botswetshi le setso ba tsosolose mewa ya rona - mme letsholo leno la maditshegetso le tlamela ka matlole go thusa lekala leno gore le boele le ikemele ka maoto a lona a mabedi, go tsenyeletsu le go tshegetsu tlhagiso ya mananeo a dijithale mmogo le go atolosa mabentle a a rekisang dilwana mo diraleng tsa inthanete.

Seno se tla kgontsha badiragatsi gore ba itlwae tsese maemo a mantshwa mo marakeng ao a tlisitsweng ke leroboro leno mo go rona rotho mmogo le go ithopela ditshono tse ditshwa tsa kgolo ya ikonomi.

Mobuladikgoro yo o botlhokwa thata mo go tlholeng ditiro, yo leroboro leno le dirileng gore a nne botlhokwa le go gaisa, ke kgokelelo ya

inthanete. Gore re fedise go tlhoka tekatekano mo go fitlheleng didiriswi tsa dijithale, letsholo la maditshegetso leno le tla tlamela malapa a a iponelang meroktso e mennye ka porotebente e e rekegang e e nang le lebelo le le kwa godimo ka go dirisa mekgwa ya boitshimololedi ya go duelela karolo nngwe ya dituelo tsa dikgokagano tsa inthanete mmogo le go atolosa WiFi e e sa duelelweng e e dirisiwang ke baagi mo setshabeng.

Jaaka naga ya rona e itharabologelwa mo matsading a le roboro la mogare wa corona, ga re na ketsaetsegong epe fa go tla mo bogolong jwa tiro e re tobanteng le yona.

Re tshwanetse go tlhola itharabologelwa ya ikonomi ya ka bonako e bile e tsenyeletsu botlhe. Re tshwanetse go tlholela batho ba borona ba bantsi ditiro. Re tlhoka gape le go boela sekeng fa go tla mo kabelong ya ditirelo tsa motheo mmogo le mo kabelong ya mafarathatlha-tla a setshaba a a botlhokwa, fa go tla mo go samaganeng le dikgwethlo mo loagong mmogo le mo go tlhabololeng makeishene le metse ya selega.

Tirelopuso ke sediriswi se se ka dirisiwang go samaganana le tsotlhe tse di fa godimo: ka go tlhola ditiro tse dintszi mo nakong e khutshwane fa mo letlhakoreng le lengwe dimaraka di itharabologelwa, mmogo le go tlhola ditlhokwa tsa loago.

Gantsi go a tle go dirisiwe sek a go dirisa lenaane la ditiro tsa puso jaaka naga ya Amerika e ne ya dira morago ga gore e itemogege Phutlhamo ya Muruo mo dingwageng tsa bo 1930. Eno e ne e se fela kgato ya letsholo la maditshegetso, e ne gape e le kgato ya go tsholetsu go nna le seabe mo loagong ga batho botlhe.

Go na le dikao di le dintsinya-

na tsa boitshimololedi fa go tla mo manaaneng a ditiro tsa puso mo dinageng tse di tlhabologang, go tsenyeletsu naga ya India, ya Ethiopia mmogo le e re leng mo go yona eno ya Aforika Borwa. Manaane ano a beeletsu ka tolamo mo diikonoming tsa ka fa nageng, mo di tswelang mosola pele mafelo a go nnang batho ba ba humanegileng mo go ona, a tshegetsu dikgwebopotlana tsa ka fa nageng mmogo le go tsena mo ikonoming e e

bulegileng go tloga fano.

A tshegetsu gape le go nna le seabe mo mererong ya loago le eo e tsenyeletsang batho botlhe, e leng seo se kgontshang baagi go fetola matshelo a bona jaaka ba tsaya ditiro tse dingwe tse ditshwa. Ka go dira jalo a nna le seabe mo go refosaneng maemo mo maemong ka bobedi a ka fa nageng le a mo setshabeng ka kakaretso.

Dipeletso tse di lolameng tsa puso tse di tshegetsang ditiro le go tlhola ditshwa tsa ikonomi tse di nang le boleng mo loagong di na le mosola o mogolo go gaisa wa go samaganana le matsapa a botlhokatiro.

Di a tsibogela, ka ntlha ya gore di dirisa metswedi ya puso go samaganana le ditlhokwa tsa baagi, e ka tswa e le mabapi le go somarella tlhago, go tlhagisa dijo tse di sa tlhaeleng, go bula mafelo a mangwe gape a ECD, kgotsa e ka tswa e le mabapi le go aga ditsela tse dingwe gape tse di botoka tse di fitheleseng.

Di tlisa kgatelopele gonne di dira gore batho ba ba humane-gileng ba iponele tlhokomelo ya loago le go itirela megolo ka ntlha ya fa ba sa kgone go ka bona ditiro.

Ke dipeletso tsa mo isagong gonne di tshegetsu mogopolo o mogolo wa itharabologelwa ya ikonomi ka go dira gore ka ponyo ya leitlho batho ba borona ba bone ditiro tsa go tokafatsa mafarathatlha-a rona a naga le a mebasepala.

Ka ditharabololo tse di tlis-iwang ke letsholo leno la maditshegetso, re tlholela batho ba ba senang ditiro ditiro, fa ka fa letlhakoreng le lengwe baagi botlhe ba tla bona mosola wa go ya go ile mo go seno.

Fela jaaka lenaane la ditiro tsa puso mo lefatsheng ka bophara, letsholo leno la maditshegetso a ditiro le tshe-

getsu le go thusana le seabe se se botlhokwa se makala a porafete a nang le sona mo go tlholeng ditiro. Kgato eno e a kgarametsana ka ntlha ya gore fa itharabologelwa ya ikonomi e ntse e gola, ditiro tsa puso le tsona di tla fokotsegua.

Fela maitemogelo le bokgoni jo bajalefa bano ba Letsholo la Maditshegetso a go Tlhola Ditiro la Moporesidente ba tla bong ba iponetse one a tla ba thusa mo go iponeleng ditiro tsa semmuso.

Maitemogelo a ba iponetsegona gape a ka ba tswela mosola mo go itlhamele dikgwebo.

Bannaleseabe ba tla tokafatsa bokgoni jwa bona gore ba kgone go itshimololela dikgwebo tsa bona, mmogo le go dirisa mogolo o o sa kgaoatseng o ba tla bong ba o amogela go tswa mo ditirong tsa puso go itshimololela ditiro tse di tla ba tlisetsang letseno.

Ke tsweletsu go totobatsa ka tolamo gore matsapa a a tlisi-tseng ke COVID-19 re

tshwanetse go a bona gape jaaka tshono ya go aga sešwa sentle.

Mo nakong e tshwana le e, e e aparetsweng ke mathata a gana go fela, re tla bo re sa itirele molemo go dira ditsholofetsu tse re itseng gore di ka se kgonagale ka go dira gore batho ba nne le tsholofelo mo go rona, mme re bo re retele-Iwa ke go diragatsa jaaka re soloeditse. Ke ka ntlha ya seo re dirileng gore tharabololo ya tshegetso ya tiro nngwe le nngwe e tlamelwe ka matlole ka botlalo, mme go nne le leano le le tlhamaletseng la tiragatso.

Letsholo la maditshegetso a ditiro ga se maikano a a loleya a re sa itseng gore a tswa kae a lebile kae a a tla diragadiwang mo isagong, fela le ka ga ditiro tse di tlhamiwang jaanong mo re leng teng jaana mo motsing o re leng mo go ona.

Letsholo la maditshegetso leno le nnile teng go latela dikgato tse di telele tse di tseneletseng tsa go bontshana le mafapha a naga, a porofense le a dimasepala tse dikgolo gore di tlhole ka bonako manaane a ditiro a a ka tlhagiswang kgo-tsa a tlhatlosiwa mo pakeng ya dikgwedii di le thataro.

Mafapha a a tshwanetseng go goga manaane ano kwa pele a ne a sekasekiwa ka tsenelelo go bona fa a na le bokgoni jwa go ka diragatsa tiro eno.

Mo lenaaneng le lengwe le le lengwe le le welang mo letsholong la maditshegetso leno, ditshwa tsa teng di tla phasaladiwa ka botlalo mme dikgato tsa go thapa batho e tla nna tse di sa tseeng letlhakore, tse di buletsweng batho botlhe e bile di sena lehunelo.

Dipeletso tse re ipeetseng tsone ke tsa nnite, di a kgwanthise-sega e bile di a kgonega, e bile re ithutle mo diphosong tsa mo malobeng le go tswa mo ditirong tsa boditshabatshaba tsa go dira tiro sentle.

Batho ba rona ba eme sejaro e bile ba ikemiseditse go dira.

Maikemisetso ano a mantsi a tshwanetse go solwa mosola, mme bokgoni jwa rona botlhe bo tshwanetse bo re tswele mosola mo go age sešwa naga ya rona fa re itharabologelwa mo mogareng wa corona.

Letsholo la Maditshegetso a go Tlhola Ditiro la Moporesidente le neelana ka phimolakeledi mo malapeng a a itshoketseng mariga a matelele a a boima ka mogolo o o neng o ngotilwe thata, mmogo le mo baaging ba ba ntseng ba sena ditiro sebaka sa dingwaga di sena palo.

Tiro ya nnite e e nang le seriti ke tshwanelo e motho mang le mang a nang nayo. Ke selo sa ntlha mo kgolong ya ikonomi le mo tsetsepeleng ya loago.

Ka go dira gore tshwanelo eno e diragadiwe, Letsholo la Maditshegetso a go Tlhola Ditiro la Moporesidente le nna le seabe mo go ageng setshaba se se nang le mosola e le ruri.

# Tila go nna motswase-tlhabelo wa go utswiwa

Silusapho Nyanda

**J**aaka palo ya dikgetse tse di begiwang tsa batho ba ba utsiwang e tlhatloga, go botlhokwa gore o tsaye dikgato gore o babalesege.

Go tila go nna motswasetlhabelo wa go utswiwa o tshwanetse go kgaotsa go tsamaya o le esi, go tsamaya bosigo kgotsa go tsamaya mo mebileng e go senang batho mo go yona.

Go botlhokwa thata gore o ele tlhoko se se diragalang mo tikologong e o leng mo go yona ka dinako tsotlhe.

Go nna kelothoko go tla go thusa gore o kgone go bona sengwe le sengwe se se diragalang se se belaetsang.

Fa o ka lemoga gore go na le motho kgotsa sejanaga se se go setseng morago, feresa mo go tletseng batho mme o letsetse sepodisi mogala kgotsa o letsetse motho mongwe le mongwe yo o mo tshepang mogala



ka bonako.

Batho ba ba utswang batho ba bangwe ba dirisa tsholofetso ya tiro jaaka sediriswi sa go utswa batwasetlhabelo mme ba ik golaganya le motho yo a bonagalang e ka nna motswasetlhabelo go mo soloftsa tiro kgotsa tshono

ya mothale yo o rileng. Tiro eno ya go utswa batho e ka diragala gongwe le gongwe – tota le mo mafaratlha-theng a dithhaeletsano, kwa sekolong, kwa marekelong le fa pele ga lefelo leo o nnang kwa go lona.

Netefatsa gore o dira dipatliso tse di tseneletseng

ka batho ba ba batlang go go thapa pele o ka ya go kopana le bona. O ka dira seno ka go batlisisa gore a setlam seo se teng ka boamaruri ka go se tlhola mo go Companies and Intellectual Property Commission (CIPC).

O tlhoka gape le go laela mongwe yo o mo tshepang fa o ya dikopanong tsa go senka tiro mme o mo kope le gore a go letsetse morago ga sebaka se se rileng. Fa go kgonega, o kope mongwe go go felegetsa.

Itlhokomele fa o dirisa mafaratlhatlha a ditlhaeletsano, bogolosegolo fa motho yo o sa mo itseng a batla go go thusa ka go go naya madi, go go naya lefelo la bodulo kgotsa tiro ka ntlha ya sengwe se o se phasaladitseng mo mafaratlhatheng ano.

Fa e le gore o a ikentsha mme o ya go kopana le motho yo o sa mo itseng, kopana le motho yoo mo lefelong leo go nang le batho mo go lona mme o

bolelele mongwe yo o mo tshepang gore o tswetse kae.

Fa o ikentsha le bana, netefatsa gore ba tsamaela gaufi le wena le gore ga ba tikele mo o sa kgoneng go ba bona teng.

Ga o a tshwanelo go roma ngwana go sena motho yo mogolo yo o tshepagalang yo a mo tlhomileng leitlho.

Itlwaetse go nna o tlhola bana ba gago gangwe le gape, gore o kgone go itse gore ba kwa kae ka dinako tsotlhe.

\*Tshedimosetso eno o e tlisediwa ke ba Lefapha la Bosiamisi le Tlhabololo ya Molaetheo.

**Fa o batla go bona tshedi-mosetso ka bottlalo mabapi le ditiragalo tsa go utswiwa ga batho ik golaganye le Mogala wa Tshoganyetso wa National Human Trafficking mo go: 0800 222 777. Go bulakgetse mabapi le ditiragalo tsa go utswiwa ga batho ik golaganye le sepodisi mo go: 10111.**

## Healing childhood trauma

### A NON-GOVERNMENTAL

organisation is working hard to help young children deal with past hurts and trauma in the Western Cape

Silusapho Nyanda

**T**he Community Keepers non-governmental organisation (NGO) is addressing child abuse by providing 28 schools in the Western Cape with trauma counselling services.

The NGO has counsellors and social workers permanently located at schools in Cape Town and the Cape Winelands. The team of professionals assist pupils who have been victims of violence



at home or their local communities.

The NGO's Chief Executive Officer Gerrit Taning says

they treat pupils with different traumatic experiences through group and individual sessions.

"We work in disadvantaged communities where violence is prevalent. We help children who have experienced adverse childhood experiences such as abuse, loss, poverty and other challenges that are faced by children," says Taning.

One of the key topics the NGO seeks to address during sessions with the pupils is the belief that 'men don't cry'. The organisation aims to teach young boys to be in tune with their feelings and emotions. This will encourage young boys to talk about their feelings and experiences.

Taning says that trauma can cause behavioural problems in children.

"When there is a cycle of traumatic experiences that builds up it often affects children negatively. A quiet child will start lashing out and engaging in risky behaviour. A child that was outgoing suddenly becomes withdrawn. Some pupils go from the brightest students to not being able to keep up with their peers."

He says that trauma can be dealt with, but it requires proactive teaching of children before the cycle is repeated.

**Schools looking to partner with Community Keepers can call 072 781 5535 or email info@community-keepers.org.**